

## LENAANE-THUTO LA NGWAGA [2021] – KGWEDITHARO 2: PUO TLALELETSO YA NTLHA: MOPHATO 1

Kgweditharo 2	Beke 1	Beke 2	Beke 3	Beke 4	Beke 5	Beke 6	Beke 7	Beke 8	Beke 9	Beke 10
Matsatsi a 51										
Setlhogo se se tshitshintswe ng	Ditsala	Ditsala	Go jala	Go jala	Diphologolo	Diphologolo	Metshameko	Metshameko	Dikolojwane tse tharo	Dikolojwane tse tharo
CAPS Topic	<b>GO REETSA LE GO BUA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Simolola ka tumedisio</li> <li>• Pina / Raeme (Dipina / diraeme tse di neilweng ke dikao fela – di tlhophe go ya ka setlhogo sa gago)</li> <li>• Dipotso tse di bonolo ( ga go Karabo e e sa nepagalang)</li> <li>• Tlotlofoko ya letsatsi le mafoko a a tlwaelegileng.</li> </ul>									
Diteng/ Dikgopolo/ Dikgono	Tumediso	Tumediso	Tumediso	Tumediso	Tumediso	Tumediso	Tumediso	Tumediso	Tumediso	Tumediso
Pina/ Raeme  Itlhamele tse di tsamaisanag le setlhogo	Lyrics	Actions								
	Fa o batla go nna tsala opa diatla	Opa diatla ga bedi								
	Fa o batla go nna tsala opa diatla	Opa diatla ga bedi								
	Tsala ke motho yo o nang le botho									
	Fa o batla go nna tsala	Opa diatla ga bedi								

Kgweditharo 2 Matsatsi a 51	Beke 1		Beke 2	Beke 3	Beke 4	Beke 5	Beke 6	Beke 7	Beke 8	Beke 9	Beke 10
	opa diatla										
<b>Potso ya letsatsi</b>	Dira gore potso e tsamaisane le tlotlofoko mmogo le setlhogo sa beke se se rutiwang.			Dira gore potso e tsamaisane le tlotlofoko mmogo le setlhogo sa beke se se rutiwang.		Dira gore potso e tsamaisane le tlotlofoko mmogo le setlhogo sa beke se se rutiwang.			Dira gore potso e tsamaisane le tlotlofoko mmogo le setlhogo sa beke se se rutiwang.	Dira gore potso e tsamaisane le tlotlofoko mmogo le setlhogo sa beke se se rutiwang.	
<b>Tshitshinyo ya tlotlofoko Tlotlofoko e tla ikaega ka setlhogo (Teach 4 words a day)</b>	tsala, ditsala, bua, tshameka, nosi, kopana, wa, tshega, motlae, arogana, naya, botho, sereledi, legae		talente, terama, ngangisana, lefufa, metshameko, sephiri, bolelela, itshwarela, karata, maleka	dijalo, gola, Korong, jala, tlhabo ya letsatsi, mmu, metsi, pula, sila, paka, dijo, bupi, arogana, tiro, nosi, rotlhe	tshimo, ditamati, digwete, morogo, seboko, dijalo,	methalo, dipatso, nkwe, pitse, boboa, boleta, tau, mmutla, leroo, motsu, meno, tshosa, letlalo, makgwakgwa, tlou, noga, mogatla, telele, khutswane	khutswane, masi, kgomo, kgogo, pere, segwete, molemi, nku, tsuane, kolobe, mmopo, timetse, podi, lonaka	Bolo, raga, ikatisa, tshwara, lebala, tsela, letsatsi, bosigo, godimo, tlase, fofile, setlhopha, bolotloa cricket, Makala, tshoga, fofa	konopa, otlala, tlhatlagantswe, ntlha, supa, fanya	ntlalo, bojang, dikota, ditena, tshoga, Phiri, tebela, futswetsa, tlase, godimo, kokota, kgang, lebatl	sentlhaga, matla, lethaka, letlapa, noga, mogatla, tshoga, senya, metsa, magotlo,

<b>Kgweditharo 2</b>	<b>Beke 1</b>	<b>Beke 2</b>	<b>Beke 3</b>	<b>Beke 4</b>	<b>Beke 5</b>	<b>Beke 6</b>	<b>Beke 7</b>	<b>Beke 8</b>	<b>Beke 9</b>	<b>Beke 10</b>
<b>Matsatsi a 51</b>										
<b>Ditselana tsa go konosetsa Curriculum</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tswelala go aga tlotlofoko ya molomo [ go reetsa le go bua ] o dirisa ditlhogo tse di tlhophilweng ke morutabana.</li> <li>• Tsibogela ditaelo tse di bonolo a bo a dira dikopo tse dikhutshwane ka go dirisa dipolelo tse di thomameng.</li> <li>• O tsibogela ditaelo tse di bonolo.</li> <li>• Tlhaloganya le go araba dipotso tse di bonolo jaaka 'mang?' 'di le kae?'</li> <li>• O dira dikopo tse di bonolo, sekao: 'ke kopa dijo.'</li> <li>• O supa dilo ka tlhaloso e e bonolo ya molomo.</li> <li>• O bua ka dilo tse di mo phaposiborutelong kgotsa mo setshwantshong go ya ka tsibogelo le ditaelo tsa morutabana.</li> <li>• Reetsa le motlotlo</li> <li>• O ithuta ka tlhogo le go diragatsa diraeme le maboko a a bonolo le dipina</li> <li>• O tshameka metshameko ya puo</li> </ul>									
<b>Letlha le o feditseng ka lona</b>										

Term 2 51 days	Week 1	Week 2	Week 3	Week 4	Week 5	Week 6	Week 7	Week 8	Week 9	Week 10
CAPS Topic	PUISOKOPANELO									
Diteng/ Dikgopolo/ Dikgono	Mosupologo – Pele ga puiso	Mosupologo - Pele ga puiso	Mosupologo - Pele ga puiso	Mosupologo - Pele ga puiso	Mosupologo - Pele ga puiso	Mosupologo - Pele ga puiso	Mosupologo - Pele ga puiso	Mosupologo - Pele ga puiso	Mosupologo - Pele ga puiso	Mosupologo - Pele ga puiso
	Labobedi – Puiiso ya ntlha	Labobedi – Puiiso ya ntlha	Labobedi – Puiiso ya ntlha	Labobedi – Puiiso ya ntlha	Labobedi – Puiiso ya ntlha	Labobedi – Puiiso ya ntlha	Labobedi – Puiiso ya ntlha	Labobedi – Puiiso ya ntlha	Labobedi – Puiiso ya ntlha	Labobedi – Puiiso ya ntlha
	Laboraro: Thadiso ya kgang	Laboraro: Thadiso ya kgang	Laboraro: Thadiso ya kgang	Laboraro: Thadiso ya kgang	Laboraro: Thadiso ya kgang	Laboraro: Thadiso ya kgang	Laboraro: Thadiso ya kgang	Laboraro: Thadiso ya kgang	Laboraro: Thadiso ya kgang	Laboraro: Thadiso ya kgang
	Labone: Puiiso ya bobedi	Labone: Puiiso ya bobedi	Labone: Puiiso ya bobedi	Labone: Puiiso ya bobedi	Labone: Puiiso ya bobedi	Labone: Puiiso ya bobedi	Labone: Puiiso ya bobedi	Labone: Puiiso ya bobedi	Labone : Puiiso ya bobedi	Labone : Puiiso ya bobedi
	Labotlhano: Morago ga puiso  (Morutwana a tlotle ka se a se ratileng thata mo kgannyeng)	Labotlhano: Morago ga puiso  (Morutwana a tlotle ka se a se ratileng thata mo kgannyeng)	Labotlhano: Morago ga puiso  (Morutwana a tlotle ka se a se ratileng thata mo kgannyeng)	Labotlhano: Morago ga puiso  (Morutwana a tlotle ka se a se ratileng thata mo kgannyeng)	Labotlhano: Morago ga puiso  (Morutwana a tlotle ka se a se ratileng thata mo kgannyeng)	Labotlhano: Morago ga puiso  (Morutwana a tlotle ka se a se ratileng thata mo kgannyeng)	Labotlhano: Morago ga puiso  (Morutwana a tlotle ka se a se ratileng thata mo kgannyeng)	Labotlhano: Morago ga puiso  (Morutwana a tlotle ka se a se ratileng thata mo kgannyeng)	Labotlhano: Morago ga puiso  (Morutwana a tlotle ka se a se ratileng thata mo kgannyeng)	Labotlhano: Morago ga puiso  (Morutwana a tlotle ka se a se ratileng thata mo kgannyeng)
Ditselana tsa go konosetsa Curriculum   Letlha le o feditse ka lona	<b>Tshimologo ya medumopuo</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>O lemoga mangwe a mafoko a a tlwaelegile mo tikologong ya letsatsi lengwe le lengwe.</li> <li>o simolola go lemoga tshimologo ya medumopuo e e farologaneng mo mafokong, sekao: <b>‘b’</b> mo go <b>‘bana’</b>, <b>‘a’</b> mo go <b>‘apole’</b></li> </ul>									
	<b>Puisokopanelo</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Reetsa kgang kgotsa sethangwa se se nang le nnete fa ba ntse ba setse morutabana morago le go lebelela ditshwantsho.</li> <li>Tlotla ka ditshwantsho a dirisa puo ya Ga emo go tlhokagalang.</li> <li>Supa dilo mo ditshwantshong.</li> <li>Araba dipotso dingwe tse di bonolo ka tshegetso ya ditshwantsho.</li> <li>O ithuta tlotlofoko nngwe ya molomo.</li> <li>Morago ga poeletso ya puiso o tsena khorase mo gar emo go tlhokagalang.</li> <li>O diragatse kgang o dirise mmuisano.</li> <li>O rale setshwantsho o be o bone kakanyokgolo yak gang.</li> </ul>									

Term 2 51 days	Beke 1	Beke 2	Beke 3	Beke 4	Beke 5	Beke 6	Beke 7	Beke 8	Beke 9	Beke 10
CAPS Topic	MEDUMOPUO									
Diteng/ Dikgopolo/ Dikgono	Boeletsa medumo e e rutilweng mo kgweditharong ya 1 <b>b</b> bana, bona, buka, bina, bofa, bua  Farologanya medumo , sekao: <b>'b'</b> le <b>'a'</b>  Kgaoganya dipolelo tsa molomo ka mafoko a a ikemetseng ka nosi.	Boeletsa medumo e e rutilweng mo kgweditharong ya 1 <b>a</b> aba, bopa, boifa, bola, abuti  Farologanya medumo , sekao: <b>'b'</b> le <b>'a'</b>  Kgaoganya dipolelo tsa molomo ka mafoko a a ikemetseng ka nosi.	Boeletsa medumo le mafoko a a rutilweng <b>h</b> hutshe, hema, huma, thema  Farologanya medumo , sekao: <b>'h'</b> le <b>'m'</b>  Kgaoganya dipolelo tsa molomo ka mafoko a a ikemetseng ka nosi.	Boeletsa medumo le mafoko a a rutilweng <b>e</b> epa, jetse, nosetsa, lema, mela, metsi  Farologanya medumo , sekao: <b>'t'</b> le <b>'e'</b>  O opa diatla ka dinoko tsa mafoko a a tlwaelegileng	Boeletsa medumo le mafoko a a rutilweng <b>m</b> mme, monna, mosimane, mosetsana  Farologanya medumo , sekao: <b>'m'</b> le <b>'n'</b>  O opa diatla ka dinoko tsa mafoko a a tlwaelegileng	Boeletsa medumo le mafoko a a rutilweng <b>n</b> nna, nko, nku, noka, nkgo  Farologanya medumo , sekao: <b>'n'</b> le <b>'k'</b>  Supa mafoko mangwe a a rumisanang mo pineng/ kgang/ diraeme.	Boeletsa medumo le mafoko a a rutilweng <b>d</b> dijo, diaparo, dijalo, diatla, dibuka  Farologanya medumo , sekao: <b>'d'</b> le <b>'i'</b>  Supa mafoko mangwe a a rumisanang mo pineng/ kgang/ diraeme.	Boeletsa medumo le mafoko a a rutilweng <b>o</b> oma, oka, oketsa, opela, olela  Farologanya medumo , sekao: <b>'o'</b> le <b>'l'</b>  O simolola go lemoga tshimologo ya medumopuo e e farologaneng mo mafokong.	Boeletsa medumo le mafoko a a rutilweng <b>l</b> lela, lesea, lepodisi, lebala, leoto, leitlho  Farologanya medumo , sekao: <b>'o'</b> le <b>'l'</b>  O simolola go lemoga tshimologo ya medumopuo e e farologaneng mo mafokong.	Boeletsa medumo le mafoko a a rutilweng [b,a,h,e,m,n,d,o, l]  Bopa le go kgaoganya mafoko a dinoko di le tharo a dirisa medumo e a ithutileng, sekao: a-pa-ra, a-ga, o-ma, n-ku
Ditselana tsa go konosetsa Curriculum	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kgaoganya dipolelo tsa molomo ka mafoko a le nosi ka go opa diatla mo lefokong lengwe le lengwe, <b>sekao</b>: polelo e e tswang mo kgang ya beke.</li> <li><input type="checkbox"/> Opa diatla ka dinoko tsa mafoko a a tlwaelegileng, <b>sekao</b>: ba-na , a-pa-ya</li> <li><input type="checkbox"/> Ka thuso ya morutabana o supa mangwe a mafoko a a rumisanang a kgang, dipina le diraeme.</li> <li><input type="checkbox"/> O simolola go lemoga tshimologo ya medumopuo e e farologaneng mo mafokong, sekao: <b>'b'</b> mo go <b>'bana'</b>, <b>'a'</b> mo go <b>'apole'</b></li> </ul>									
Letlha le o feditseng ka lona										
Term 2 51 days	Week 1	Week 2	Week 3	Week 4	Week 5	Week 6	Week 7	Week 8	Week 9	Week 10
CAPS Topic	GO KWALA GO KWALA GO TSHWANETSE GA TSHEGETSWA KE MORUTABANA KA NAKO TSOTLHE.									

<b>Diteng/ Dikgopolo/ Dikgono</b>	Tsala ya me ke ....  Barutwana ba itaka le ditsala tsa bona	Re rata go .....  Barutwana ba taka sengwe seo ba ratang go se dira le ditsala tsa bona.	Ke batla go jala .....  Barutwana ba taka sengwe seo ba ratang go se jala	Tshinwana ya me e tlese ka ....  Barutwana ba taka tshingwana ya bona.	Ke batla go bona .....  Barutwana ba taka phologolo ya naga eo ba ratang go e bona	Phologolo e ke e ratang ke .....  Barutwana ba taka phologolo e ba e ratang.	Ke rata go tshameka .....  Barutwana ba taka motshameko o ba o ratang.	Ke tshameka metshameko le .....  Barutwana ba taka motho o ba ratang go tshameka metshameko le ena	Ke batla go aga ...  Barutwana ba taka ntlo e ba ratang go e aga.	..... tse tharo le ..... e kgolo e e bosula
<b>Ditselana tsa go konosetsa Curriculum</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ka thuso ya morutabana o kwala dintlhatlhaloso tsa setshwantsho le go buisa se a se kwadileng.</li> </ul>									
<b>Letlha le o feditseng ka lona</b>										
<b>Ditirwana tsa tlaletso</b>	Taka setshwantsho sa tsala ya gago e o e ratang thata.	Taka setshwantsho mme o bontshe maikutlo a gago fa o na le ditsala tsa gago	Taka setshwantsho sa sengwe le sengwe se se golang	Taka se o ka ratang go se jala ko gae.	Taka phologolo ya naga e o e ratang.	Taka phologolo ya ko gae e o e ratang.	Taka motshameko o o ratang go o tshameka.	Taka motshameko o o ratang go o tshameka.	Taka setshwantsho sa dikolajwane tse tharo	Taka setshwantsho sa magotlo a mararo.
<b>Seo barutwana ba ntseng ba se itse</b>	Barutwana ba itse setlhogo sengwe le sengwe se se rutiwang.									
<b>Dithusathuto</b>	Buka kgolo Karata pepentsho [Flash cards] Ditshwantsho [Pictures] Phousetara [Posters] Buka puiso [Readers] Pampiri tsa tiro [Work sheets for learners to use while a group is busy with group guided reading] Realia									
<b>Ditirwana tsa tlathlho e e sa tlhomamang</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Netefatsa gore barutwana ba newa sebaka sa go diragatsa bokgoni ka ditirwana tsa molomo.</li> <li>Se se diragatse ka tlathlho e e sa tlhomamang.</li> </ul>									

**TLHATLHOBOT: KGWEDITHARO 2****LENAANE LA TLHATLHOBOT:**

DIKGONO:  GO REETSA LE GO BUA	Dikgono tse di tlhatlhobiwang	Mokgwa wa tlhatlhobo	Sediriswa sa tlhatlhobo	Maduo a a tshitshintsweng	Letlha tshitshinyo la go dira tiro	Letlha le tiro e weditsweng ka lona
	<ul style="list-style-type: none"><li>O tsibogela dipotso le ditaelo tse di bonolo.</li><li>O supa dilo mo phaposing kgotsa mo setshwantshong go ya ka tsibogelo le ditaelo tsa morutabana.</li></ul>	Molomo le Tiragatso	Ruburiki	10	Ka beke ya 9	
	<ul style="list-style-type: none"><li>O tsibogela ditumediso le ditaelo tse di bonolo a dirisa dipolelwana go supa tlotlofoko ya puo ya molomo.</li><li>O opela dipina tse di bonolo le diraeme mme a di diragatsa.</li><li>O tlhaloganya le go dirisa popego tsa puo mo bokaong jwa tsona.</li></ul>		Lenanenetefatso [checklist]	n/a		
Dintlhatlaleletso go morutabana: Ka beke 9 o tshwanetse wa be o feditse lenanenetefatso, o be o naya morutwana mongwe le mongwe maduo go ya bokgoni jwa gagwe mo dikgonong di le pedi tsa ruburiki. Maduo a riburiki a tsena mo SASAMS.						
MEDUMOPUO	<ul style="list-style-type: none"><li>O opa diatla go ya ka dinoko tsa mafoko a a tlwaelegileng</li></ul>	Molomo le Tiragatso	Ruburiki	5	Ka beke ya 9	
	<ul style="list-style-type: none"><li>O kgaoganya dipolelo tsa molomo ka mafoko a le nosi ka go opa diatla mo lefokong lengwe le lengwe</li><li>O supa magwe a mafoko a a rumisanang a kgang,dipina le diraeme.</li><li>O simolola go lemoga tshimologo ya medumopuo e e farologaneng mo mafokong.</li></ul>		Lenanenetefatso [checklist]	n/a		
Dintlhatlaleletso go morutabana: Ka beke 9 o tshwanetse wa be o feditse lenanenetefatso, o be o naya morutwana mongwe le mongwe maduo go ya bokgoni jwa gagwe mo kgonong e le nngwe ya ruburiki. Maduo a riburiki a tsena mo SASAMS.						
GO BUISA	<ul style="list-style-type: none"><li>Reetsa kgang kgotsa sethangwa se se nang le nnete</li><li>Morago ga poeletso ya puiso, o tsena khorase mo gar emo go tlhokagalang.</li></ul>	Molomo le tiragatso	Ruburiki	10	Ka beke ya 9	
	<ul style="list-style-type: none"><li>Araba dipotso dingwe tsa molomo ka gak gang kgotsa sethangwa se se nang le nnete.</li><li>O supa go tlhaloganya tlotlofoko mo kgang ka go supa mo setshwantshong a tsibogela ditaelo go tswa mo morutabaneng.</li></ul>		Lenanenetefatso [checklist]	n/a		

**TOTAL SCORE:** Scores will be captured on SASAMS. The score will be converted to indicate level 1-7



TLHATLHOBO E E SA TLHOMAMANG: LEAANENATEFATSO LE LE DIRISIWANG

Tshwaya ka x kgotsa ✓  Maina a barutwana	GO REETSA LE GO BUA			MEDUMOPUO			GO BUISA		GO KWALA	TSHWAELO
	O tsibogela ditumediso le ditaelo tse di bonolo a dirisa dipolelwana go supa tlotlofoko ya puo ya molomo.	O opela dipina tse di bonolo le diraeme mme a di diragatsa.	O tthaloganya le go dirisa popego tsa puo mo bokaong jwa tsona.	O kgaoganya dipolelo tsa molomo ka mafoko a le nosi ka go opa diatia mo lefokong lengwe le lengwe	O simolola go lemoga tshimologo ya medumopuo e e farologaneng mo mafokong.	O supa magwe a mafoko a a rumisanang a kgang,dipina le diraeme.	Araba dipotso dingwe tsa molomo ka gak gang kgotsa sethangwa se se nang le nnete.	O supa go tthaloganya tlotlofoko mo kgang ka go supa mo setshwantshong a tsibogela ditaelo go tswa mo morutabaneng.	O kopolola ntlhathaloso ya setshwantsho se a se radileng le go buisa se a se kwadileng gape.	

TLHATLHOBOTLHOMAMENG: PAPETLANA YAMADUO

	GO REETSA LE GO BUA		MADUO GOTLHE A GO REETSA LE GO BUA.	MEDUMOPUO	GO BUISA		MADUO GOTLHE A MEDUMOPUO LE GO BUISA.	TSHWAELO
	O tsibogela dipotso le ditaelo tse di bonolo.	O supa dilo mo phaposing kgotsa mo setshwantshong go ya ka tsibogelo le ditaelo tsa morutabana.		O opa diatla go ya ka dinoko tsa mafoko a a tlwaelegileng	Reetsa kang kgotsa sethangwa se se nang le nnete.	Morago ga poeletso ya puiso o tsena khorase mo gare mo go tlhokagalang.		
LETLHA								
MADUO	5	5	10	5	5	5	15	
MAINA A BARUTWANA								

RUBURIKI YA MOPHATO 1 KGWEDITHARO YA 2					
GO REETSA LE GO BUA					
TIRWANA	1	2	3	4	5
O tsibogela dipotso le ditaelo tse di bonolo.	Morutwana o palelwa ke go tsibogela ditaelo ka nosi ntle le thuso ya morutabana.	Morutwana o bontsha go ikobonya fa a tsibogela ditaelo tsa molomo	Morutwana o lgona go tsibogela ditaelo di le 2.	Morutwana o kgona go tsibogela dipotso le ditaelo tse di bonolo di le 3 ka go itshepa.	Morutwana o kgona go tsibogela dipotso le ditaelo tse di bonolo di le 4 ka go itshepa a sa ikobonye.
TIRWANA	1	2	3	4	5
O supa dilo mo phaposing kgotsa mo setshwantshong go ya ka tsibogelo le ditaelo tsa morutabana.	Morutwana o kgona go supa dilo di le 1-2 mo phaposing kgotsa mo setshwantshong .	Morutwana o kgona go supa dilo di le 3-4 mo phaposing kgotsa mo setshwantshong .	Morutwana o kgona go supa dilo di le 5-6 mo phaposing kgotsa mo setshwantshong .	Morutwana o kgona go supa dilo di le 7-8 mo phaposing kgotsa mo setshwantshong .	Morutwana o kgona go supa dilo di le 9-10 mo phaposing kgotsa mo setshwantshong .
MEDUMOPUO					
TIRWANA	1	2	3	4	5
O opa diatla go ya ka dinoko tsa mafoko a a tlwaelegileng	Morutwana ga a kgone ntle le thuso ya morutabana.	Morutwana o leka go opa diatla go ya ka noko ya lefoko e le 1 go tswa go a le 4 a tsamaya a tlogela dinoko di le 2-3.	Morutwana o leka go opa diatla go ya ka dinoko tsa mafoko a le 2 go tswa go a le 4 a tsamaya a tlogela noko e le 1.	Morutwana o kgona go opa diatla go ya ka dinoko tsa mafoko a le 3 ka go itshepa.	Morutwana o kgona go opa diatla go ya ka dinoko tsa mafoko a le 4 ka go itshepa.
GO BUISA					
TIRWANA	1	2	3	4	5
Reetsa kang kgotsa setlhangwa se se nang le nnete	Morutwana o tlhoka thuso ya morutabana go arabela kang.	Morutwana o leka go reetsa le go arabela kang kgotsa setlhangwa se a se buisetswang.	Morutwana o reetsa le go arabela kang kgotsa setlhangwa se a se buisetswang sentle fela morutabana o tshwanelwa ke go dirisa ponthso ya mmele [gestures] gore a tloganyane.	Morutwana o reetsa le go arabela kang kgotsa setlhangwa se a se buisetswang sentle.	Morutwana o reetsa le go arabela kang kgotsa setlhangwa se a se buisetswang se se nang le nnete
TIRWANA	1	2	3	4	5
Morago ga poeletso ya puiso o tsena khorase mo gare mo go tlhokagalang.	Ka thuso ya morutabana o leka go tsena khorase ya puiso poeletso mo gare.	Morutwana o leka go tsena khorase ya puiso poeletso mo gare go ya ka moo a rutilweng.	Morutwana o tsena khorase ya puiso poeletso mo gare go ya ka moo a rutilweng.	Morutwana o tsena khorase ya puiso poeletso mo gare mo go tlhokagalang e bile a bontsha a itshepa go ya ka moribo.	Morutwana o tsena khorase ya puiso poeletso mo gare mo go tlhokagalang e bile a bontsha a itshepa.